


**LENANEOTHUTO LEO LE BOLEDITŠWEGO 2021-2023
(MPHATO WA 6-SEPEDI LELEME LA GAE-KOTARA YA 1)**



MPHATO WA 6 KOTARA YA 1

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>Kotara 1 Beke 1 Letšatši 1-3</p>	<p>Go theeletša le go bolela ka ga kanegelo mabapi le Covid-19 gotšwa athikileng.</p> <p>Go hlaloša ditiragalo ka tatelano ya maleba, go šomišwa lebaka le lefitilego (lefitile)</p>	<p>Go bala kanegelo ka ga COVID-19 Go tšwa athikileng. Mešongwanaya pele ya go bala, dikakanyo tše di theilwego mo go leina la puku goba dithalwa. . Šomiša mekgwanakgwana ya go go fapana ya go bala: Šomiša segalo . Ahlaahla mantšu a maswa gotšwa senwalweng . Ahlaa leina la puku le fao ditiragalo di diregago gona . Efa kgopolo ya gago ka kanegelo ye. . Šomiša pukuntšu</p> <p>Dira tekathaloganyo ka kanegelo ye (Bomolomo goba go ngwala)</p> <p>Ithute go bala</p> <p>. Balela godimo ka bothakga le ka go bitša mantšu ka tshwanelo</p>	<p>Ngwala ditiragalo ka tatelano ka bophelo bja gago</p> <p>. Kgetha diteng tša maleba tša hlogo ya taba . Kgetha o lebeletši maitemogelo . O se fapoge tabakgolong . Foreme e tla šomišwa ke barutwana ba go palelwa . Šomiša polelo ya maleba, mongwalo le maswaodikga . Šomiša polelo ya go elana le tabakgolo</p> <p>Itirele /Šomiša Pukuntšu</p> <p>. Swaya matlakala ka maletere a di alfapete . Lokela mantšu a mahlano le dihlahošo tša wona . Tšwelapele ka go lokela mantšu ka gare ga pukuntšu yeo e dirilwego</p>	<p>Go ngwala le maswaodikga</p> <p>Šomiša pukuntšu go lekola mopeleto le hlalošo ya mantšu</p> <p>Aga ka tsebo ya medumo go ngwala/peleta mantšu</p> <p>Aga ka tsebo ya mantšu a go bonwa le mantšu a go tšwelela gantši</p> <p>Šoma ka mantšu le mafoko</p> <p>Kwešišo le tšhomišo ya mehuta ya go fapana ya maina</p> <p>Tlotlontšu go kamano</p> <p>Mantšu go tšwa sengwalweng sa go balwa mmogo goba o nnoši</p>

Kelotsebo e tla dirwa matsatši a mathomo a mararo a beke. Letšatši 1-3. Go tla ngwalwa gore go bonwe bokgoni le fao ban aba palelwago. Se se tla fa tsela ye botse ya go ruta le go ithuta				
	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>Kotara 1 Beke 1-2</p>	<p>Theeletša seyalemoya goba dipego tša kuranta le go ahlaahla madireng a bjale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Theetša dintlha ka botlalo tše itšeng seyalemoyeng le go mananeo a thelebišene • Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlangwago ka gona. • Botšiša dipotšišo tša go tsenelela tša go hlotla mogopolo le go nyaka ditlhaloso tše dingwe • Theeletša tshedimošo go tšwa go ditšweletšwa tša mehutihuta tša bomolomo: dipego le go fa kakaretšo ya dikgopolo • Go tšweletša ngangišano ya maleba ka ga ditabana tša go hlotla • Hlagiša kakanyo le go e thekga ka bohlatse bjo bo tiilego. • Theeletša ka mafolofolo le ka go laetša go kamego • Amogela dikakanyo tše di thulanago le ya gagwe gomme a iphetolela ka nepagalo mo go kamano • Ahlaahla bonnete bja tshedimošo ka go bapetša le methopo ye mengwe 	<p>Bala diathekele tša kuranta go tšwa go pukukgakollo goba puku ya methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ya go bala, mohlala, dikakanyo tše di theilwego mo go leina la puku goba dithalwa • Lemoga le go ahlaahla melaetša thwii le ye e khutilego ya setšo • Šomiša mekgwanankgwana ya go fapana ya go bala go kwešiša seo se balwago: go sekima, go sekena, le kakanyo • Ahlaahla ka fao molaetša o ka dirišwago go goketša • Ahlaahla ka fao dithekniki tše di dirišwago ke bangwadi, boradithalatswantšho le batšeaditshwantšho ba kgonago go bopa kgopolo e itšego ka lefase • Hlama le go hlaloša dipoelo goba mafelelo a a ratago • Go akanya le go tla ka ditsela tše dingwe go rarolla mathata 	<p>Ngwala athikele ya kuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša hlogotaba, mothalo wa goba le leina la motho, temana ya go hlahla, go araba potšišo tše bjalo ka Mang, Eng, Kae, Neng, Ka baka lang/Bjang • Ngwala lefoko la sererwa gomme a tsentšha tshedimošo ya maleba go bopa temana ye e tlemaganego/tsenelelago ka kgohlagano • Kgetha, hlopha, beakanya go ya ka magoro tshedimošo ya maleba go tšwa methopong ya gofapana. • Go beakanya, go ngwala dingwalwakanywa le go thumeletša go ngwala, • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boitlhamelo • Ngwala ka bothakga le ka mongwalo wa go balega <p>Šomiša sebopego sa go bonagala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matseno • Bogare • Mafelelo 	<p>Šoma ka lentšu:</p> <p>Maina (Go akaretšwa mehuta ya maina go thoma bekeng ya 3-4): mainagohle le mainakgopolo Mašala (mašalathuo le mašalašupi)</p> <p>Go šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwano ya Sediri le lediri • Mabaka (lefitile, lebjale, letlago) <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <p>Karolo ya mantšu, tšhomišo ya pukuntšu,</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: Khutlo, Fegolwana, kgorwana, khutlofegolwana, leswao la potšišo, leswao la tlabego</p>

MABOKGONI	GO THEETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>Kotara 1 Beke 3-4</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla kanegelo ya dingwalotšhaba, mohlala, kakanyatlhalošo goba pheteletšannete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Gopola ditiragalo gape ka tatelano ya maleba le go šomiša lebaka la maleba • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha • Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlangwago ka gona le ka moo di amago motheeletši • Ahlaahla baanegwa • Ahlaahla thulaganyo, thulano le tikologo • Ahlaahla melaetša mo go ditšweletšwa • Gopodišiša ditlwaelo tša setšo,, mehola le ditumelo • Gopodišiša ka ga thagaragano ya botse le bobbe. 	<p>Bala kanegelo ya dingwalotšhaba, mohlala, kakanyatlhalošo goba pheteletšannete, go tšwa go pukukgakollo goba faele ya mothopo ya Morutiši.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ya go bala, mohlala, dikakanyo tše di theilwego mo go leina la puku goba dithalwa • Mekgwanakgwana ya go bala: go sekima, go akanya, bogela ditšweletšwa tša go bonwa tša go fapanago kgona go hlatholla • Ahlaahla dielemente tša nonwanetsholo, mohlala, baanegwa le melaetša • Hlološa hlathollo le dikarabo ka kakaretšo go setšweletšwa • Hlama le go hlagiša dipolelo goba mafelelo ao a a ratago • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu • Efa kakaretšo ya sengwalwa ka methaladi ye mehlano 	<p>Ngwala kanegelo ya dingwalotšhaba, mohlala, kakanyatlhalošo goba pheteletšannete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingwalela, tlhohlomiša, boikgopolelo ka maikemišetšo a go laetša boitlhamelo • Leka go ruta thuto ya maitshwaro a setho • Šomiša baanegwa ba maaatla a go feta a batho • Šomiša tlotlontšu ya maleba • Lahlela dikgopolo ka moka ntle le go di hlotha ka ga sererwa le go godiša dikgopolo • Hlagiša dikgopolo gabotse le ka kwešišego • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boitlhamelo • Tšweletša sengwalwakakanywa sa mathomo ka temogo ya kgopolokgolo, polelo ya maleba le melao ye e nepišitšwego go morero le baamogedi ba tshedimošo <p>Magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlaodi (mmala) • Mahlaodi: Mohlala, Monna o mokopana, Lesogana la mmele. <p>ŠOMA KA MAFOKO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mafokonolo le mafokofokwana • Ditatamente, dipotšišo, ditaelo <p>Thlalošo ya mantšu: Mahlalošetšagottee le malatodi</p>

KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 1: BOMOLOMO • Go balela godimo (20) Thoma ka mošongwana wo mo kotareng ya pele gomme o tla feleletšwa le go rekhotwa kotareng ya bobedi				
MABOKGONI	GO THEETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
kotara 1 Beke 5-6	<p>Theeletša setšweletšwa sa hlohleletšo, mohlala, papatšo ya seyalemoya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Botšiša dipotšišo tšeo dihlotlago kgopolo ka go šomiša polelo ya maleba • Lemoga dikakanyo tše fapanago le tša gagwe • Fapantšha mahlakore a a thulanago le go fahlela ka mabaka • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha • Abelana ka dikgoplo le go fa dikakanyo ka direrwa tša go hlotla mogopolo ka tsela ye beakantšwego ye e tsenelelago ka kgohlagano le ye e kwešišegago. • Tšweletša ngangišano ya dintlha le ya goba ya maleba ka go fahlela dikakanyo. • Fapantšha mahlakore a a thulanago gomme a fahlela ka mabaka • Nepiša mo go tlhalošo 	<p>Bala setšweletšwa sa hlohleletšo go tšwa go pukukgakollo goba faele ya methopo ya Morutiši.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ya go bala, mohlala, dikakanyo tše ditheilwego mo go leina la puku goba dithalwa. • Šomiša mekgwakgwana ya go fapana ya go bala go kwešiša seo se balwago: go sekima, go sekena, go akanya • Lemoga le go ahlaahla ka tsinkelo mehola ya leago le setšo mo go ditšweletšwa • Hlatholla melaetša ya mongwadi ye a e nepišitšego le ye e no go itlela • Lemoga mahlakore a go fapana ka gare ga setšweletšwa se se raraganego gomme a fa kgopolo ya gagwe ka go fahlela ka bohlatse bjo bo tšwago go setšweletšwa • Ahlaahla go fapana ga mehola ya leago le setšo mo go ditšweletšwa • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu <p>Bala ka kwešišo setšweletšwa sa tshedimošo, mohlala, Papatšo le Phoustara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: Ahlaahla diswantšho • Fa hlalošo ye kaone ya diteng 	<p>Ngwala setšweletšwa sa hlohleletšo, mohlala, polelo/papatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsoša maikutlo a dikhuduego • Dira ditshepišo • Hlohleletša baamogedi • Go beakanya, ngwala dingwalwakakanywa le go thumeletša go ngwala • Tšholla dikgopolo ka moka ntle le go di hlotha ka ga sererwa le go godiša dikgopolo • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boitlhamelo • Hlagiša dikgopolo gabotse le ka kwešišo • Hlagiša mošomo wo o laetšago bokgwari le tlhagišo ye e oketšegilego • Bontšha kwešišo ya setaele le retšistara • Sepetša tlhalošo ka nepagalo le ka go kwagala • Ngwala lefoko le sererwa gomme a tsentšha tshedimošo ya maleba go bopa temana ye e tlemaganego/tsenelanego ka kgohlagano • Tšea sephetho le go dira ditšhišinyo • Hlama le go hlaloša dipoelo goba mafelelo ao a a ratago 	<p>Šoma ka lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makopanyi • Mathuši <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polelotebanyi le Polelotharedi <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dika le Diema

		<ul style="list-style-type: none">• Ahlaahla mohola wa sethalwa• Ahlaahla polelo yeo e šomišitšwego• Lemoga le go ahlaahla dišomišwa go swana le mebala le fonto• Ahlaahla sebopego sa setšweletšwa• Bapetša ditšweletšwa tša diphoustara le tša papatšo		
KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 2: GO NGWALA <ul style="list-style-type: none">• Taodišo (20) Ditemana tše hlano				

MABOKGONI	GO THEETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 1 Beke 7-8</p>	<p>Theetša le go ahlaahla poledišano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae:kakanyo • Theetša tshedimošo go tšwa go ditšweletšwa tša bomolomo tša mehutahuta mo go poledišano • Fa kakaretšo ya dikgopolokgolo le go ngwala dinthla ka botlalo tše itšeng • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha • Lemoga le go ahlaahla diponagalo tše bohlokwa • Ahlaahla kamano, polelo ka mmele ya seboledi, diteng, retšistara, le kgetho ya mantšu • Ahlaahla tlhamego ya setšweletšwa 	<p>Bala papadi goba terama ye bonolo go tšwa go dipukukgakollo, padišo ya phapoši goba faele ya methopo ya Moritiši.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele a go bala,mohlala, dikakanyo tše ditheilwego mo go leina la puku goba dithalwa • Hlaloša merero,thulaganyo,tikologo, le tshwantšho ya baanegwa • Akaretša sengwalwa • Ahlaahla ntlhatebelelo ya Mongwadi. • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu 	<p>Ngwala poledišano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utolla baanegwa le thlohleletšo • Nyaka segalo le moya wo o fokago • Hlola goba go oketša godimo ga phapano ye e lego gona • Tšweletša sengwalwakakanywa sa mathomo ke temogo ya kgopolokgolo • Bontšha kwešišo ya setaele le retšistara • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boitlhamelo • Šomiša mehutahuta ya mafokontši le mafokofokwana 	<p>Šoma ka lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlathi (mokgwa, nako) <p>Mopeleto le maswaodikga: maswao a ditsebjana,</p> <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditatamente, dipotšišo, ditaelo <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlalošetšagotee, maganetši
<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 3: ARABA SENGWALWA (50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sengwalwa sa go balwa/ go se balwe (20) • Sengwalwa sa go bonwa (10) • Dibopego le melawana le tšhomišo ya polelo (20) <p>Mešongwana ye ae gapeletšwe go ngwalwa ka nako ye tee.</p>				

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>Kotara 1 Beke 9-10</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Hlagiša dikhuduego ka tsela ya go laetša kamego • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha • Swayaswaya ka mehola ya medumo le tša go bonwa bjalo ka mošito, poeletšo, poeletšamodumo le dipapetšo • Hlatholla diteng tša sereto • Fa kakaretšo ya sereto • Ahlaahla mošito le morumokwano • Ahlaahla dibopego tše di fapanego tša direto • Ahlaahla dibopego tša direto 	<p>Bala sereto se bonolo go tšwa go pukukgakollo goba go tšwa go faele ya methopo ya Morutiši.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele gago bala, mohlala, dikakanyo tše di theilwego mo go leina la puku goba dithalwa. • Balela godimo ka thempo ya maleba, hlabošo ya maleba le pharafreisi • Beakanya ka fao setšweletšwa se balwago go swanela motheeletši • Bontšha kwešišo ya setšweletšwa, le kopano ya sona le bophelo bja gagwe • Hlaola le go sekaseka dipharologantšho tša dingwalwa tše di fapanago tša go ngwala goba mehuta ya ditšweletšwa , mohlala, mošito, morumokwano, mothofatšo, tshwantšhišo • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu 	<p>Ngwala sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša poeletšomedumo (poeletšaditumammgo, poeletšatumanoši), tshwantšhišo, tshwantšhanyo, • Šomiša polelo ya go hlaloša • Go beakanya, • Tšweletša sengwalwakakanywa sa mathomo ka temogo ya kgopolokgolo • Bontšha kwešišo ya setaele le retsistara • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boitlhamelo <p>Magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go gwala dingwalwakakanywa • Go boeletša 	<p>Šoma ka lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matlema • Mahlathi(mokgwa, nako) <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirwa <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikokwane tša theto Poeletšomedumo (poeletšotumammogo le poeletšotumanoši, Dikapolelo, tshwantšhanyo, mothofatšo,

MEŠONGWANA YA KELO YA GO AGA TSEBO			
<p>Mešongwana ya go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go fapafapana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela mabapi le Covid-19 	<p>Mešongwana ya go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a gobala • Mešongwana ya go balela godimo • Mešongwana ya go bala tekatlhaloganyo • Mešongwana ya dingwalwa go lebeletšwe mehuta e meraro ya dingwalwa yeo e kgethilwego kotareng ye. 	<p>Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Go dira ditemana • Dingwalwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala 	<p>Mešongwana ya melawana le tšhomišo ya polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go fapafapana ya melawana le tšhomišo ya polelo
MPHATO WA 6 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA 1			
<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 1: BOMOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20) <p>Mošongwana wo o tla dirwa go thoma ka kotara ya pele go fihla ka kotara ya bobedi ge o tla rekhotwa meputso</p>	<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 2: GO NGWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taodiso (20) <p>Ditemana tse hlano mo kotareng ye</p>	<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 3: GO ARABA DINGWALWA (50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dingwalwa tša go balwa le tša go se balwe (20) • Dingwalwa tša go bonwa (10) • Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (20) <p>Ga go gapeletšege gore mešongwana ye e ngwalwe ka nako e tee.</p>	

**LENANEOTHUTO LEO LE BOLEDITŠWEGO 2021-2023
(MPHATO WA 6-SEPEDI LELEME LA GAE-KOTARA YA 2)**



MPHATO WA 6 KOTARA YA 2

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 2 BEKE 1-2</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla setšweletšwa sa ditaelo, mohlala, metswako, ditšhupetšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Gopola tshepetšo gape • Lemoga dihlogo tše bohlokwa • Efa ditaelo tša go kwagala, mohlala, go dira komiki ya tee. • Dira dinoutse gomme o šomiše ditaelo tše di badilwego • Botšiša dipotšišo go hlatholla <p>Swayaswaya ka ga tlhathollo ya ditaelo</p>	<p>Bala motswaka goba setšweletšwa se sengwe sa ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaseka dipharologantšho tša setšweletšwa : peakanyo le melao ya setšweletšwa sa ditaelo • Beakanya ditaelo tša go hlakahlakana. • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala le ya go kwešiša ya maleba: go sekana • Bontšha kwešišo ya setšweletšwa le ka mo se šomago ka gona: go balaka ntu ka ntšu • Lemoga le go hlaloša diboego tša go fapana, tšhomišo ya polelo le morero • Lemoga le go lekola retšistara ya setšweletšwa • Kwešiša le go šomiša setšweletšwa sa tshedimošo ka nepagalo • Bapetša metswako ye mebedi ya go fapana goba ditaelo • Sekaseka dithalwa tša go bonwa le go fa dikarabo . 	<p>Ngwala setšweletšwa sa ditaelo, mohlala, ka fao bogobe bo apewago ka gona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya ka go kwešišega • Ngwala ka lenaneo ditlabakelo le ditswaki • Šomiša dipukuntšu • Šomiša ditaelo • Hlama foreime ya go ngwala • Šomiša dikafoko tša go kgokagantšha le mekgwa ya peakanyo • Hlatholla tshepedišo • Beakanya mantšu le mafoko ka nepagalo <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala, • Go ngwala dingwalwakanywa, • Go boeletša, • Go hlokola, • Go phošolla, le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka lentšu:</p> <p>.Mašala (thuo le šupi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutu, dihlogo ,meselana <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sediri, sedirwa <p>Mopeleto le maswaodikga: Karoganyo ya mantšu, Tšhomišo ya pukuntšu</p>

Kelo ya semmušo Mošomo 1:

- Go balela godimo (20).

Mošomo wo o tšwetšwa pele go tšwa kotareng ya pele, gomme o tla feleletšwa le go rekhotwa kotareng ya bobedi

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p style="text-align: center;">KOTARA 2 BEKE 3-4</p>	<p>Theeletša kanegelo Setšweletšwa go tšwa go dipukukgakollo, goba Faele ya methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Theeletša ditsopolwa go tšwa go padi • Theeletša dintlha tše bohlokwa • Lemoga molaetša kgolo • Tswalanya le bophelo bja gagwe • Ahlaahla dikgopolokgolo le dintlha ka botlalo tše itseng • Šomiša tshedimošo go tswa go setšweletšwa go iphetolela • Ahlaahla ka tša leago, setho, le mehola ya setšo ditsweletšweng <p>Tšea karolo go dikahlaahlo tša sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšea sebaka ka go šielana • Swarelela go sererwa • Botšiša dipotšišo tša maleba • Tiiša go kahlaahlo <p>Iphetolela go dikgopolo tša ba bangwe ka kwelobhloko le tlhomphe</p>	<p>Bala kanegelo ye kopana Setšweletšwa go tšwa go dipukukgakollo, goba, faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go leina la puku le go ahlaahla merero/diteng • Lemoga le go hlaloša ditiragalo tše bohlokwa • Lemoga le go hlaloša ntlhatebelelo • Ahlaahla baanegwa • Lemoga le go ahlaahla maikutlo ao a hlagišitšwego • Tswalanya ditiragalo le baanegwa go bophelo bja gagwe • Šomiša mehutahuta ya mekgwanakwana • Ahlaahla sebopego, tšhomišo ya polelo, morero le baamogedi ba molaetša • Lemoga phapano gare ga taodišophelo/dipukutšatši le dikanegelo • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu <p>Gopodiisa ka ditsweletšwa tše di badilwego</p>	<p>Ngwala tshwayatshwayo ya puku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša foreime • Pele ga go ngwala: theeletša ditsopolwa go tšwa go dipadi tše di badilwego • Kgetha diteng tše di lebanego le morero • Šomiša polelo ya maleba le sebopego sa setšweletšwa • Šomiša tlhamego ya maleba • Beakanya diteng ka kwešišo-šomiša tatelano • Šomiša thutapolelo ya maleba, mopeleto le maswaodikga go akaretša lekgokasediri • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu le mopeleto <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala, • Go ngwala dingwalwakanywa, • Go boeletša, • Go hlokola, • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu: * madiri (mafedi, mafetedi)</p> <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekafoko sa leina , sekafoko sa thabe <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšhomišo ya pukuntšu • Leswao la makalo, leswao la potšišo; Khutlo) • Bontši

		<p>.Bolela kanegelo goba dikgopolokgolo ka mafoko a 3 go fihla go 5</p> <p>.Hlagiša dikhuduego tša bona ka ga ditšweletšwa tše di badilwego.Tswalanya le bophelo bja gagwe</p> <p>.Bapetša dipuku/ditšweletšwa tše di badilwego</p> <p>.</p>		
MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO HLAGIŠA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
KOTARA 2 BEKE 5-6	<p>Theeletša le go ahlaahla kanegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Lemoga merero, botšiša dipotšišo, tswalanya dikgopolo le maitemogelo a bophelo bja gagwe • Lemoga le go ahlaahla ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlangwago ka gona • Ahlaahla dikarabo go setšweletšwa • Tswalanya le bophelo • Ahlaahla ka tša leago, setho, le mehola ya setšo ditšweletšweng tše di fapanego le go swayaswaya ka fao dilo tše di sepetšwago ka gona ka setšweletšweng, mohlala, go nagana ka go sekamela lehlakoreng letee. • Diriša mabokgoni a go hlagiša, mohlala, thlabošo ya lentšu, lebelo, go khutša, leemo, polelo ya dika tša mmele, bj,bj. 	<p>Bala kanegelo go tšwa go puku kgakollo goba faele ya methopo ya Morutiši goba padišo ya phapoši.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ga go bala, mohlala, kakanyo ye e theilwego mo go leina la puku goba dithalwa • Balela godimo le ka setu a beakanyetša mekgwanakgwana ya go bala go swanela morero le baamogedi ba tshedimošo • Ahlaahla ka ga tša leago le mehola ya setšo mo go ditšweletšwa • Hlatholla le go ahlaahla molaetša. • Bontšha kwešišo ya setsweletšwa tswalano ya sona le bophelo bja gagwe, morero wa sona le ka fao se šomago ka gona. • Akaretša setšweletšwa ka methaladi ye 3-5 	<p>Ngwala kanegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bopa baanegwa ba go kgodiša • Bontšha tsebo ya moanegwa, thulaganyo, tikologo, thulano, le sehloa • Rulaganya ditiragalo tše kgolo ka go diriša tšhate ya tatelano-mathomo (kalotaba), bogare (kgodišo ya ditiro, sehloa) le mafelelo (tlemollo ya lehuto) • Beakanya ka kwešišo • Hlagiša dikgopolo gabotse le ka kwešišo • Šomiša morero goba molaetša 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modirišogo <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lebjale, lefitile, letlago <p>Tlhalošo ya lentšu: Dika</p>


Kelo ya semmušo, Mošomo 4: Sengwalo sa tirišano: (10). Mošongwana wo o tla ngwalwa pele ga ge o tla ngwalwa Molekwana

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 2 BEKE 7-8</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla setšweletšwa sa tshedimošo, mohlala, pego ya tša boso Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba faele ya methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Theeletša dintlha ka botlao tše itšeng • Ahlaahla ka fao tshedimošo e nago le mohola • Tswalanya tshedimošo le bophelo • Ahlaahla ditlamorago tše di kgonegago mo bathong • Bapetša mabaka mo mafelelong a go fapana, bontšha ka mabaka boyo bjo bo ratwago ka mabaka • Tšea karolo go dikahlaahlo, fahlela dikakanyo tša gagwe • Lemoga diponagalo tša dipego tša boso, retšistara, le mohuta wa polelo wo o šomišitšwego 	<p>Bala setšweletšwa sa tshedimošo, mohlala, pego ya tša boso, go tšwa go pukukgakollo goba faele ya methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya gotšwa go leina la puku, dihlogo le diswantšho • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala: sekima go kgona go hwetša kgopolo kakaretšo, sekenela dintlha ka botlalo tše itšego • Lemoga tsela yeo setšweletšwa se rulagantšwego ka gona. • Bapetša diphapano le ditshwano go mafelo a go fapana • Bala setšweletšwa sa tshedimošo le tša go bonwa, mohlala, mmepe • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala, mohlala, dira dikakanyo ka go šomiša dithuši tša setšweletšwa le tša kamano • Hlatha tša go bonwa • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu 	<p>Ngwala setšweletšwa sa tshedimošo, mohlala, tšhate ya tša boso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tša go bonwa le diteng tša maleba tše di lebanego le morero • Hlagiša tshedimošo ka go šomiša mmepe. Tšhate, kerafo goba sethwala <p>Magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mahlaodi <p>Šoma ka mafoko: Maina le dinoko</p> <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšhomišo ya pukuntšu • Ditumatshwano

	<ul style="list-style-type: none">• Šomiša mekgwanakwana ya tsenelelano go kgona go kgokagana mo go mabaka a sehlopha• Hlatholla le go ahlaahla ditšweletšwa tša go bona tša go raragana kudu.			
Beke 9-10	<p>KELO YA SEMMUŠO , MOŠOMO 5: MOLEWANA ARABA DIPOTŠIŠO GO TŠWA GO SETŠWELETŠWA (50)</p> <ul style="list-style-type: none">• Potšišo 1: Setšweletšwa sa go balwa/ sa go se balwe (20)• Potšišo 2: Setšweletšwa sa go bonwa (10)• Potšišo 3: Go ngwala kakaretšo (5)• Potšišo 4: Diboego le melawana le tšhomišo ya polelo (15)			

MEŠONGWANA YA KELO YA GO AGA TSEBO				
	Mešongwana ya go theeletša le go bolela <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya fapafapana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela ya go amana le Covid-19 	Mešongwana ya go bala le go bogela <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana ya go balela godimo • Mešongwana tekatlhaologanyo • Mešongwana go tšwa go sengwalwa go lebeletšwe mehuta e meraro ya dingwalwa tšMeo di kgethilwego kotareng ye 	Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Go dira ditemana • Ditšweletšwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala 	Melawana le tšhomišo ya polelo <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go fapanafapana ya melawana le tšhomišo ya polelo
MPHATO WA 6 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA 2				
KELO YA SEMMUŠO, MOŠOMO 1: BOMOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20) Mošongwana wo o tla tšwetšwa pele kotareng ya bobedi go tšwa kotareng ya pele	KELO YA SEMMUŠO, MOŠOMO 4: GO NGWALA <ul style="list-style-type: none"> • Sengwalwa sa tirišano: (10) Mošongwana wo o ngwalwa pele ga molekwana	KELO YA SEMMUŠO, MOŠOMO 5: MOLEKO (50) GO ARABA DINGWALWA <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo 1: Tekatlhaologanyo ya sengwalwa sa go balwa/ sa go se balwe (20) • Potšišo 2: Tekatlhaologanyo ya sengwalwa sa go bonwa (10) • Potšišo 3: Kakaretšo (5) • Potšišo 4: Dibopego le melawana le tšhomišo ya polelo (15) 		

**LENANEOTHUTO LEO LE BOLEDITŠWEGO 2021-2023
(MPHATO WA 6-SEPEDİ LELEME LA GAE-KOTARA 3)**



MPHATO WA 6 KOTARA YA 3

MABOKGONI	THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 3 BEKE 1-2</p>	<p>Ahlaahla padi Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Theeletša ditsopolwa tša dipadi tše di badilwego • Akanya gore go tšile go diraga eng • Hlaloša ntlhatebelelo ya mongwadi le mmadi • Swarelela mo go hlogo • Hlaloša ka kwešišo • Hlaloša dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Botšiša dipotšišo tša maleba gomme a iphetolela ka nepagalo 	<p>Bala padi Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go leina la puku le go ahlaahla merero ye e tswalanago le diteng • Lemoga le go hlaloša kgopolokgolo • Ahlaahla baanegwa • Lemoga le go ahlaahla maikutlo ao a hlagišitšwego • Ahlaahla phekgogo le phetogi • Tswalanya ditiragalo le baanegwa le bophelo bja gagwe • Šomiša mehutahuta ya mekgwanakwana ya go bala • Ahlaahla sebopego, tšhomišo ya polelo, morero le baamogedi ba tshedimošo • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu <p>Gopodišiša ka ditšweletšwa tše di badilwego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolela kanegelo gape goba dikgopolokgolo ka mafoko a 3 go fihla go 5 • Hlagiša dikarabo tša dikhuduego tša bona ka ga ditšweletšwa tše di badilwego. 	<p>Ngwala tshwayotshwayo ya puku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša foreime • Pele ga go ngwala: theeletša ditsoplwa go tšwa go dipadi tše di badilwego • Kgetha diteng tše di lebanego le morero • Šomiša polelo ya maleba le sebopego sa setšweletšwa • Šomiša tlhamego ya maleba • Šomiša diteng ka kwešišego-ka tatelano • Šomiša thutapolelo ya maleba, mopeleto, maswaodikga go akaretšwa lekgokasediri • Šomiša pukuntšu go godiša mopeleto le tlotlontšu <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala, • Go ngwala dingwalwakanywa, • Go boeletša, • Go hlokola, • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabotšiši, lešupi, mašalašala <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebjale, letlago, lefitle <p>Mopeleto le maswaodikga : karogano ya mantšu, tšhomišo ya pukuntšu .Mahlalosešagotee le malatodi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Tswalanya le bophelo bja gagwe • Bapetša dipuku/ditšweletšwa tše di badilwego 		
MABOKGONI	THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
KOTARA 3 BEKE 3-4	<p>Theeletša le go ahlaahla kanegelo ya dingwalotšhaba, mohlala, kakanyatlhalošo le pheteletšannete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanya • Gopola ditiragalo gape ka tatelano ya maleba le go šomiša lebaka la maleba • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha • Go theeletša: • Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go go hlangwago ka gona le ka fao motheeletši a amegago ka gona. • Ahlaahla baanegwa • Ahlaahla thulaganyo, phapano, le tikologo • Ahlaahla melaetša ka go se tšweletšwa • Gopodišiša ka ga ditlwaelo, mehola le ditumelo tša setšo • Gopodišiša ka ga tharagano ya botse le bobete 	<p>Bala kanegelo ya dingwalwatšhaba, mohlala, kakanyatlhalošo le pheteletšannete go tšwa go pukukgakollo goba faele ya methopo ya Morutiši.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ga go bala, mohlala, kakanyo, ye e theilwego mo go leina la puku goba dithalwa • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala: go sekima, go sekena, kakanyo, go bogela tša go bonwa go kgona go hlathollla • Ahlaahla dielemente tša nonwanetsholo, mohlala, baanegwa le melaetša • Hlaloša tlhalošo le dikarabo kakaretšo go setšweletšwa • Hlama le go hlaloša dipelo goba mafelelo ao a a ratago • Akaretša setšweletšwa ka mafoko a 3-5 	<p>Ngwala seswantšho sa moanegwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gopola ka tshwantšho ya baanegwa • Šomiša mantšu a go hlaloša go bapetša baanegwa • Go beakanya, go ngwala dingwalakakanywa le go thumeletša go ngwala, go nepiša go kaonafatša mopeleto, mabaka le go kgokaganya mafoko go bopa temana ye tsenelelago ka kgohlagano • Bontšha kwešišo ya tikologo, thulaganyo, thulano le morero. • Tšhomišo ya maleba ya mabaka <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala, • Go ngwala dingwalwakakanywa, • Go boeletša , • Go hlokola , • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlaodi • madiri (modirišogo) <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tira le Tirwa • maganetši <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maswaodikga

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA(BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 3 BEKE 5-6</p>	<p>Theeletša kanegelokopana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Gopola ditiragalo gape ka tatelano ya maleba le go šomiša lebaka la maleba • Tšea karolo ka mokgwa wa kwano nakong ya dikahlaahlo tša sehlopha • Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlangwago ka gona le ka fao motheeletši a amegago ka gona. • Ahlaahla baanegwa • Ahlaahla thulagano, phapano, le tikologo • Ahlaahla melaetša ka go go setšweletša 	<p>Bala kanegelokopana go tšwa go dipukukgakollogoba faele ya methopo ya Morutiši.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele gago bala: kakanyo ye e theilwego mo go leina la puku goba dithalwa • Lekola setšweletšwa mabapi le melaetša ye e khutilego le go dira kakaretšo ya dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Hlaloša ka fao mongwadi a goketšago tebelelo ya mmadi: dithekniki tše di dirišitšwego, tshwantšho ya baanegwa • Ahlaahla ka tsinkelo mehola ya tša setšo le leago ka gare ga ditšweletšwa • Ahlaahla thulaganyo, morero, tikologo, tshwantšho ya baanegwa • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu 	<p>Ngwala lengwalo la segwera/ditsenywa tša pukutšatši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša kalo ya maleba • Bontšha temogo ya baamogedi ba tshedimošo le setaele • Šomisa segalo sa maleba • Go beakanya, go ngwala dingwalwakakaywa le go thumeletša go ngwala, go nepešiša go kaonafatša mopeleto, mabaka le kgokaganya mafoko go bopa temana ye tsenelelago ka kgohlagano • Šomiša mantšu a dikgokaganyi, mohlala, “le ge go le bjalo”, mahlalosešagotee le malatodi go kopanya mafoko go bopa temana ye tsenelelagoka kgohlagano • Šomiša mopeleto wo o nepagetšego le maswaodikga 	<p>ŠOMA KA MANTŠU: Makopanyi</p> <p>TLHALOŠO YA MANTŠU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlalosešagotee <p>Šoma ka mafoko: lefitile; letlago</p> <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karogano ya mantšu • Ditumatshwano

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 3 BEKE 7-8</p>	<p>Theeletša goba bogela ditšweletšwa tša go kwewa/bonwa/balwa/khathune/mesetho ya metlae</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Bogela le go ahlaahla diteng le melaetša ya setšweletšwa • Ahlaahla bohlokwa bja dithalwa le mmino • Ahlaahla nepagalo ya dithalwa • Abelana dikgopolo mabapi le leina la puku le setšweletšwa • Ahlaahla mantšu a mangwe le a mangwe a a lego bohlokwa go kwešišeng lenaneo • Ahlaahla baanegwathwadi le molaetša wo o nepišitšwego • Lemoga le go ahlaahla ka fao mahlakore a huetšwago ke diteng, kgetho ya mantšu le polelo ya mmele ya mmoledi 	<p>Bala khathune/mesetho ya metlae go tšwa go pukukgakollo goba faele ya methopo ya Morutiši.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaello tše kopana tše di gatišitšwego le go di hlatholla le go hlaloša setšweletšwa sa tša go bonwa: dikerafo, diswantšho, dithalwa • Lekola setšweletšwa mabapi le melaetša ye e khutilego le go dira kakaretšo ya dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Hlaloša ka fao mongwadi a goketšago tebelelo ya mmadi: dithekniki tše di dirišetšwego, tshwantšho ya baanegwa • Ahlaahla ka tsinkelo mehola ya setšo le leago ka gare ga ditšweletšwa • Lemoga mahlakore a go fapana le go fa lehlakore la gagwe le le theilwego godimo ga bohlatse bja ka gare ga setšweletšwa • Hlatha le go sekaseka dinthla ka botlalo ka gare ga ditšweletšwa • Fetišetša dinthla ka botlalo sebopegong se se itšego go iša go se sengwe 	<p>Ngwala khathune/mesetho ya metlae</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša foreime • Hlalosa kgopolo • Akaretša mogatiso • Šomiša tlhamego ya maleba • Šomiša baanegwa thwadi le baanegwatlaleletšo ba go thabiša • Šomiša thulaganyo le thulano ya maatlakgogedi • Ngwala le go akanyetša ditšweletšwa go bonwa ka go šomiša polelo, diswantšho le dipoelo papatšo tša medumo ka boithlamelo bj.k papatšo ya thelebišene <p>Šomiša magato a go ngwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu: madiri, medirišo, mahlathi, mahlaodi</p> <p>Šoma ka mafoko: tira le tirwa, polelotebanyi , polelotharedi</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: Tšhomišo ya pukuntšu, karogano ya mantšu</p>

MPHATO 6 KOTARA 3

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	MELAO LE TŠHOMIŠO YA POLELO
BEKE 4-8	<p>Protšeke go tšwa go e tee ya dingwalwa tšeo di rutilwego: Direto/Dinonwane/Dikanegelokopana/Papadi/Padi. Tsebišo: Go swanetše go šomišwe mehuta ya go fapana ya dingwalwa go dikreiti tša go go fapana. Peakanyo le dinyakišišo tša hlagišo ya bomolomo le go ngwala ga protšeke.</p>			
	<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE (40)</p> <p>Kgato ya 1: Dinyakišišo (Barutwana ba dira ka protšeke ya bona) (10)</p> <p>Beke 4-5</p> <p>Kgato ya 2: Go ngwala (Barutwana ba tšea karolo go ngwaleng ga protšeke ya bona) (30)</p> <p>.Go beakanya/Pele ga go ngwala protšeke</p> <p>. Go ngwala Sengwalwakakanywa</p> <p>.Go boeletša</p> <p>.Go hlokola</p> <p>.Go phošolla</p> <p>Go hlagiša</p> <p>BEKE 6</p>	<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 7: GO NGWALA PROTŠEKE (20)</p> <p>Kgato ya 3: Go hlagiša ka Bomolomo (Barutwana ba hlagiša protšeke ka bomolomo) (20)</p> <p>Go hlagiša ka bomolomo:</p> <p>. Šomiša sebopego sa maleba: Matseno, mmele le mafetšo</p> <p>.Hlagiša kgopolokgolo le dinhla tleleletšo</p> <p>.Laetša bohlatse bja dinyakišišo</p> <p>.Laetša tsebo ya go šomia polelo ka mmele le go hlagiša mabokgoni, mohlala, go hlakantšha mahlo, Segalo</p> <p>.Tšea karolo go sererwa</p> <p>.Hlahla barutwana ka mokgwa wa go ba aga.</p> <p>.Dula go sererwa</p> <p>.Bontšha kwelobohlo go maikutlo le ditokelo go ba bangwe</p> <p>Thoma ka mošomo wa bomolomo go kotara ya 3 gomme o feleletše go kotara ya 4 ge meputso e rekhotwa.</p>		

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO BOGELA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 3 BEKE 9-10</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla ditiragatšo/papadi/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Ahlaahla diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa. • Lemoga ka fao go lebelela dilo ka leihlo le tee go hlangwago ka gona le ka fao motheeletši a amegago ka gona • Lemoga merero,botšiša dipotšišo • Lemoga le go ahlaahla mehola ka gare ga setšweletšwa •Tswalanya diteng le melaetša ka gare ga setšweletšwa le bophelo bja gagwe • Fa tshwayotshwayo ye e tseneletšego ya molaetša mo go setšweletšwa. 	<p>Bala ditshwayotshwayo tša papadi/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ga go bala, mohlala, kakanyo ye e theilwego mo go leina la puku goba dithalwa • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala ya go fapana, mohlala, go sekima, go sekena go laetša dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Ahlaahla ka tsinkelo mehola ya tša setšo le leago mo go ditšweletšwa • Lemoga mahlakore a go fapana gomme a fa lehlakore la gagwe le le theilwego godimo ga bohlatse bja ka gare ga setšweletšwa 	<p>Ngwala poledišano/sengwalo se se kopana sa tiragatsšo/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša tshwantšho ya baanegwa • Šomiša kalo ya maleba • Nyaka segalo goba moya wo o fokago • Bontšha kwešišo ya setaele le retšistara •Šomiša magato a go ngwala • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla •Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutu, dihlogo le meselana <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tira le tirwa • Mabotšiši <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maswao a ditsebjana

MEŠONGWANA YA KELO YA GO AGA TSEBO

Mešongwana ya go theeletša le go bolela

- Mešongwana ya go fapafapana ya go theeletša le go bolela
- Mešongwana ya go theeletša le go bolela mabapi le Covid-19

Mešongwana ya go bala le go bogela

- Magato a go bala
- Mešongwana ya go balela godimo
- Tekatlaologanyo ya go bala.
- Mešongwana ya dingwalwa ka mehuta e meraro ya dingwalwa tšeo dikgethilwego kotareng ye.

Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša

- Magato a go ngwala
- Go dira ditemana
- Dingwalwa ta tirišano
- Taodišo
- Go ngwala

Mešongwana ya melawana le tšhomišo ya polelo

- Mešongwana ya go fapafapana ya melawana le tšhomišo ya polelo

MPHATO WA 6 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA 3

KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 6

.Go ngwala (10+30+=40)


Protšeke e dirwe ka e tee ya mehuta ya dingwalwa:
Direto/Dinonwane/Kanegelokopana/Tiragatšo/Padi

KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 7: (BOMOLOMO)

- Go hlagiša protšeke ka bomolomo (20)
Temošo: Go swanetše go šomišwe mehuta ya go fapana ya dingwalwa

Thoma ka Bomolomo go kotara 3 gomme o feleletše kotareng 4 ge go tlo rekhotwa meputso

**LENANEOTHUTO LEO LE BOLEDITŠWEGO 2021-2023
(MPHATO WA 6 –SEPEDI LELEME LA GAE-KOTARA YA 4)**



MPHATO WA 6 KOTARA YA 4

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO BALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 4 BEKE 1-2</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla setšweletšwa sa ditaelo, mohlala, metswako, ditšhupetšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Gopola ditshepetšo gape • Laetša diponagalo tša setšweletšwa sa ditaelo • Lemoga dihlogo tše bohlokwa <p>Efa ditaelo tša go kwagala, mohlala, go dira komiki ya tee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dira dinoutse gomme a šomiša ditaelo tše di badilwego • Botšiša dipotšišo go hlatholla • Swayaswaya ka tlhathollo ya ditaelo 	<p>Bala setšweletšwa sa ditaelo, mohlala, metswako, ditšhupetšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaseka dipharologantšho tša setšweletšwa: peakanyo le melao ya setšweletšwa • Beakanya ditaelo tša go hlakahlakana • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala le ya go kwešiša ya maleba: go sekana • Bontšha kwešišo ya setšweletšwa le ka mo se šomago ka gona: go bala ka ntšu ka ntšu • Lemoga le go hlaloša dibopego tša go fapana, tšhomišo ya polelo le morero • Lemoga le go lekola retšistara ya setšweletšwa • Kwešiša le go šomiša tshedimošo ka nepagalo • Bapetša metswako ye mebedi ya go fapana goba ditaelo 	<p>Ngwala setšweletšwa sa ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya ka go kwešišega • Ngwala ka lenaneo ditlabakelo le ditswaki • Šomiša dipukuntšu • Šomiša ditaelo • Hlama foreime ya go ngwala • Šomiša dikafoko tša go kgokagantšha le mekgwa ya peakanyo • Hlatholla tshepedišo • Beakanya mantšu le mafoko 	<p>Šoma ka lentšu: mahlathi a mokgwa, nako, lefelo</p> <p>Šoma ka lefoko: lefokontši, lefokofokwana</p>

KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 7

- **BOMOLOMO (20).** Mošongwana wo o tšwetšwa pele go tšwa kotareng ya boraro gomme o tla feleletšwa le go rekhotwa kotareng ya bone

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
<p>KOTARA 4 BEKE 3-4</p>	<p>Theeletša kanegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Iphetolela ka tsinkelo ka go šupa dinthla tše bohlokwa tša tshwayotshwayo ya puku • Gopola dikgopolokgolo le dinthla ka botlalo go tšwa go setšweletšwa <p>Bapala ka go dira diteko tša mošomo ka phapošing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efa polelo o lebeletše babogedi • Bontšha tsebo ka ga babogedi ba go fapana • Diriša segalo, lentšu, la go nanya goba lebelo la polelo ka go fapana • Gopodišiša ka fao wena le babangwe le filego polelo, o dire bjalo kago kwelana bohloko • Efa mmono wa gago ka hlokomelo le kagišano 	<p>Bala kanegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele gago bala, mohlala, dikakanyo tše di theilwego mo go leina la kanegelo goba dithalwa • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala ya go fapana, mohlala, go sekima, go sekena • Lemoga dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Hlatholla le go ahlaahla molaetša • Swayaswaya ka thulaganyo • Swayaswaya ka dikarabo go setšweletšwa • Swayaswaya ka mehola • Swayaswaya ka melaetša mo go setšweletšwa • Hlama le go hlaloša dipoelo goba mafelelo ao a a ratago 	<p>Ngwala kakaretšo ye kopana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngwala kakaretšo ye kopana • Rulaganya ditiragalokgolo ka šomiša tšhate ya tatelano ya tshepetšo • Beakanya ka kwešišego • Hlagiša dikgopolo ka tshwanelo le ka tatelano ya maleba • Gopodišiša ka dikarabo tša dikhuduego • Dira ditšhitšhinyo <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša 	<p>Šoma ka lefoko: dikafokoina le dithabe</p> <p>Tlhalošo ya mantšu: papadišantšu</p> <p>Mopeleto le maswodikga:</p> <p>kgorwana, khutlo-fegolwana, khunyetšo</p>

SEPED I LELEME LA GAE MPHATO WA 6 KOTARA 1 – 4 (2021)

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
KAROLO 4 BEKE 5-6	<p>Theeletša le go ahlaahla direto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Theeletša tshedimošo gomme a dira kakaretšo ya dikgopolokgolo le go lemoga dinthla ka botlalo tše itšego • Ahlaahla ka tša leago, setho, le mehola ya setšo ditšweletšweng • Swayaswaya ka fao mehola le melaetša disepetšwago ka gona ka gare ga setšweletšwa • Ka thloko o fa dipoelo tše di lekanetšego le go agiša 	<p>Bala sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya pele ga go bala, mohlala, dikakanyo tše di theilwego mo go leina la sereto goba dithalwa • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala ya go fapana, mohlala, go sekima, go sekena • Iphetolela go theto • Swayaswaya ka tšhomišo ya poeletšomedumo, poeletšo, tshwantšhanyo, onomatopia • Bala le go iphetolela ka tsinkelo go theto • Hlatholla le go hlaloša molaetša • Bontšha kwešišo ya sereto le tswalano ya sona le bophelo bja gagwe 	<p>Ngwala sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša poeletšamodumo, tshwantšhišo, Onomatopoeia, tshwantšhanyo, mothofatšo, sekai • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boitlhamelo • Tšweletša le go beakanya dikgopolo ka go šomiša magato a go ngwala <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala dingwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša 	<p>ŠOMA KA LEFOKO: Sediri , Sedirwa</p> <p>Tihalošo ya lentšu: ditshwantšhanyo: tira le tirwa</p> <p>Mopeleto le maswaodikga Kgorwana, khutlu-fegolwana</p>

KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 8

- Ditšweletšwa tša tirišano: (10)
- E ngwalwa ka morago ga molekwana

MABOKGONI	GO THEELETŠA LE GO BOLELA (BOMOLOMO)	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MALAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO
KOTARA 1 BEKE 7-8	Go boeletša	Go boeletša	Go boeletša	Go boeletša

<p>BEKE 9-10</p>	<p>KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO: 9 MOLEKWANA GO ARABA SETŠWELETŠWA (50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo 1: Setšweletšwa sa go bala/ sa go se balwe (20) • Potšišo 2: Setšweletšwa sa go bonwa (10) • Potšišo 3: Kakaretšo (5) • Potšišo 4 : Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo (15) 		
<p>MEŠONGWANA YA KELO YA GO AGA TSEBO</p>			
<p>Mešongwana ya go theeletša le go bolela.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go fapafapana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela ya mabapi le Covid-19 	<p>Mešongwana ya go bala le go bogela.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana ya go balela godimo • Mešongwana ya go bala ya tekatlhaloganyo. • Mešongwana ya dingwalwa tša mehuta ya go fapana, go mehuta e meraro ya dingwalwa ya tšeo di kgethilwego. 	<p>Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Go ngwala ditemana • Ditšweletšwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala 	<p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go fapana ya dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo.

MPHATO WA 6 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARATŠO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA 4

KELO YA SEMMUŠO:

MOŠOMO: 7

- **Bomolomo (20)**
Mošongwana wo o tla tšwetšwa pele go tšwa kotareng ya boraro, gomme e tla feleletšwa le go rekhotwa kotareng ya bone.

KELO YA SEMMUŠO:

MOŠOMO: 8

- **Ditšweletšwa tša tirišano: (10)**
E tla ngwalwa pele ga molekwana.

KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO: 9: MOLEKWANA

GO ARABA DINGWALWA. (50)

- **Potšišo 1: Ditšweletšwa tša go bala/ tša go se balwe (20)**
- **Potšišo 2: Dingwalwa tša go bonwa (10)**
- **Potšišo 3: Kakaretšo (5)**
- **Potšišo 4: Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo (15)**